

2002 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)

0353023 AV

DOCUMENT # P00000086548

1. Entity Name
DM 100, INC.

FILED

02 APR 29 AM 11:01

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Principal Place of Business
3540 FOREST HILL BLVD
#203
WEST PALM BEACH FL 33406

Mailing Address
3540 FOREST HILL BLVD
#203
WEST PALM BEACH FL 33406



DO NOT WRITE IN THIS SPACE

2. Principal Place of Business

3. Mailing Address

Suite, Apt. #, etc.

Suite, Apt. #, etc.

City & State

City & State

4. FEI Number
65-1102044 APPLIED FOR

Applied For
Not Applicable

Zip

Country

Zip

Country

5. Certificate of Status Desired ☐ \$8.75 Additional Fee Required

6. Name and Address of Current Registered Agent

7. Name and Address of New Registered Agent

DENTRY, DEBORAH A
3540 FOREST HILL BLVD
#203
WEST PALM BEACH FL 33406

Name
DENTRY, DEBORAH A
Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)
City FL Zip Code

8. The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE _____
Signature, typed or printed name of registered agent and title if applicable. (NOTE: Registered Agent signature required when reinstating) DATE

9. This corporation is eligible to satisfy its Intangible Tax filing requirement and elects to do so. ☐ (See criteria on back)

FILE NOW!!! FEE IS \$150.00
After May 1, 2002 Fee will be \$550.00
Make Check Payable to Department of State

10. Election Campaign Financing Trust Fund Contribution. ☐ \$5.00 May Be Added to Fees

11. OFFICERS AND DIRECTORS

12. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11

TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP	PS DENTRY, DEBORAH A 3540 FOREST HILL BLVD #203 WEST PALM BEACH FL 33406	<input type="checkbox"/> Delete
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Delete
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Delete
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Delete
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Delete
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Delete

TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP	VP DENISE P McLENN 277 ROYAL POINCIANNA WAY #183 PALM BEACH FL 33480	<input type="checkbox"/> Change <input checked="" type="checkbox"/> Addition
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Change <input type="checkbox"/> Addition
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Change <input type="checkbox"/> Addition
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Change <input type="checkbox"/> Addition
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Change <input type="checkbox"/> Addition
TITLE NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP		<input type="checkbox"/> Change <input type="checkbox"/> Addition

13. I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 11 or Block 12 if changed, or on an attachment with an address, with all other like empowered.

SIGNATURE: DEBORAH A DENTRY DEBORAH A DENTRY 4/25/02 561-433-4810
SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR Date Daytime Phone #

CR2E034 (9/01)